



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI YA 11

PUDUNGWANA 2012

**SESOTHO PUO YA LAPENG P1
MEMORANTAMO**

DIMARAKA: 70

Memorantamo ena e na le maqephe a 5

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1****[SI 2 MT 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 le 3.1]**

- 1.1 Tseko ✓ (1)
- 1.2 Sefatsa le Seabata ✓✓ (2)
- 1.3 Tseko o kentse metsi ka jareteng ya Seabata. ✓✓ (2)
- 1.4 Tjhe- ba ne ba ka buisana./ E- kgale a ntse a batla ho mo lwantsha ka lebaka la bofutsana. ✓✓ (2)
- 1.5 1.5.1 B- mofutsana ✓ (1)
- 1.5.2 C- mapolesa a phakisitse ho fihla. ✓ (1)
- 1.6 1.6.1 O ne a batla ho mo ruta ka phedisano ✓ (1)
- 1.6.2 Sepetlele ho ne ho se ho tla kwalwa. ✓ (2)
- 1.7 Ho beola pela leqeba ho etsetsa hore moriri o se kene leqebeng. ✓✓ (2)
- 1.8 Ho kganna ka mabifi. ✓ (1)
- 1.9 O itjhentjha ka bowona, ha o hloke hore motho a kenye digiyara ka ho latellana ha tsona. ✓✓ (2)
- 1.10 O ne a se a tla hlokahala. ✓✓ (2)
- 1.11 Dikarabo di tla fapana. Amohela e nepahetseng. ✓✓ (2)
- O se kgohlhahalle moahisane.
 - Bana ba etsa diphoso.
 - Se kgutlisetse bobo ka bobo.
- [20]**
- 1.12 Johnson's baby Jelly ✓ (1)
- 1.13 Ditsebi tlhokomelong ya letlalo la masea. ✓ (1)
- 1.14 Ho hohela bareki/bomme. ✓ (1)
- 1.5 1.15.1 E fepa letlalo. ✓ (1)
- 1.15.2 E monyehe hantle letlalong. ✓ (2)

- 1.6 E boloka letlalo le le bonojwana dihora tse 24. $\sqrt{\quad}$ (1)
- 1.7 Ha o reka 500ml o boloka tjehelete athe 50ml e kena hantle mokotleng. $\sqrt{\sqrt{\quad}}$ (2)
- 1.8 Letlalo la bona le bobebe ebile le boi. $\sqrt{\sqrt{\quad}}$ (2)
- [10]

MATSHWAO OHLE A KAROLO ENA A: [30]

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO

POTSO YA 2

[SI 2 MT 1.5]

Dintlha tse ding tse ka hlahang.

- Ha ba latele melao lapeng.
- Ngwana ha a tsebe phapang pakeng tsa ntho e ntle le e mpe.
- Ha ba tsebe ho itshwara.
- Ha ba tsebe ho tobana le bophelo.
- Ha a tsebe ho itshepa
- Ha a tsebe ho ikemela.
- Ha ba be le boikarabelo.
- Ha ba kgone ho inkela qeto.

Tataiso mabapi le ho tshwaya:

- Moithuti a ngole ka dintlha.
- A ngole dipolelo tse feletseng.
- A ngole ka mantswa a hae mme a se fetole moelelo wa tema.
- A ngole palo ya mantswa qetellong ya kgutsufatso.

Matshwao

Matshwao a 7 ho dintlha tse supileng.

Matshwao a 3 a puo.

Kaofeela matshwao a leshome.

Kotlo

1. Ha kgutsufatso e le telelele haholo, bala ho fihla mantsweng a mahlano ho ao a a nehilweng, e be o a fella moo.
2. Ha kgutsufatso e le kgutshwane haholo empa e na le dintlha kaofeela tse hlokwang ha ho kotlo moo.

3. Diphoso tsa puo (kerama, mongolo le tshebediso ya puo).
Fokotsa matshwao a 3(mararo) a puo ha tjena:
- Ha diphoso di fihlella ho tse 4(nne) ha ho kotlo.
 - Ha diphoso di le 5 ho ya ho 10, fokotsa letshwao le le leng(1).
 - Ha diphoso di le 11 ho ya ho 15, fokotsa matshwao a mabedi (2).
 - Ha diphoso di le 16 le ho feta fokotsa matshwao a mararo(3).
4. Ha moithuti a ntshitse dipolelo jwalo ka ha di le jwalo, kotlo e tsamaya ha tjena mabapi le dintlha le tshebediso ya puo:
- Ha a ntshitse dipolelo jwalo ka ha di le jwalo ho fihla borarong, ha ho kotlo ya e fumanang.
 - Ha dipolelo di le 4 ho ya ho 5, fokotsa letshwao le le leng (1).
 - Ha dipolelo di le 6 ho ya ho 7, fokotsa matshwao a mabedi(2).
5. Ha a sa bolela palo ya mantswe kapa a boletse e seng yona, fokotsa letshwao ho a a filweng a dintlha le tshebediso ya puo.

MATSHWAO OHLE A KAROLO ENA A: [10]

KAROLO YA C

POTSO YA 3

[SI 4 MT 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.7, 2.9 le 2.11]

- 3.1 Ona √√ (2)
- 3.2 Ngwanana/ngwananyana √ (1)
- 3.3 Thatafatswa √ (1)
- 3.4 Ngwana **ya sebetsang** ka thata o a rateha. √√ (2)
- 3.5 Moshanyana o **hopotsa** batho pale ya diphetho tsa materiki. √√ (2)
- 3.6 3.6.1 Ntate o ile toropong **feela** ha ke tsebe o tla kgutla neng. √√ (2)
- 3.6.2 **Ha** ke ne ke le morui, ke ne ke tla o rekela koloji. √√ (2)
- 3.7 Bana **ba sekolo** ba a rateha. √√ (2)
- 3.8 Ka mokgwa oo o iketlileng ka teng ke nnete hore o ja wa kebolelwa. √√ (2)
- 3.9 Shebisisa √ (1)
- 3.10 O bua **haholo**. √√ (2)

- 3.11 Sephajana √√ (2)
- 3.12 Yena o nahana hore mohlomong ke moo dintho di qadileng ho senyeha teng. √√ (2)
- 3.13 3.13.1 Se √ (1)
- 3.13.2 O √ (1)
- 3.14 Metswalle √ (1)
- 3.15 Ke batla dieta tsa ka ka mokgorong. √√ (2)
- 3.16 Ka hoo ke batswadi ba ka. √√ (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO ENA A: [30]

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA A: [70]